



POTREBNA DOKUMENTACIJA PRILIKOM APLICIRANJA ZA KREDIT

GOTOVINSKI KREDIT (zaposleni klijenti)

- Zahtjev za kredit (obrazac Banke),
- ✓ Lična karta se skenira u Banci,
- ✓ Dokument, kojim se utvrđuje tačne adresa stanovanja (npr. kopija računa za fiksni telefon ili struju za protekli mjesec ili potvrda o stalnom mjestu boravka i sl.)- za one koji nisu klijenti NLB Banke
- ✓ Finansijski dokumenti:
 - lica zaposlena u preduzećima sa većinskim državnim kapitalom: platne liste za posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke),
 - lica zaposlena u privatnim preduzećima i samostalnim zanatskim radnjama: izvod iz banke o visini primanja u posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke),
 - lice-vlasnik privatnog preduzeća: izvod iz banke o visini primanja u posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke), bilans stanja i bilans uspjeha za posljednji izvještajni period,
 - lice- vlasnik preduzetničke radnje: izvod iz banke o visini primanja u posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke), prijavu o porezu na dobit,
- ✓ Ugovor o davanju jemstva, ukoliko se zahtijeva jemac po kreditu.
- ✓ Izjava o dobrom zdravstvenom stanju, ukoliko je kredit obezbijeđen polisom osiguranja (obrazac osiguravajućeg društva).

[U postupku obrade zahtjeva za kredit Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju.](#)

GOTOVINSKI KREDIT SA HIPOTEKOM

- ✓ Zahtjev za kredit (obrazac Banke),
- ✓ Lična karta se skenira u Banci,
- ✓ Dokument, kojim se utvrđuje tačne adresa stanovanja (npr. kopija računa za fiksni telefon ili struju za protekli mjesec ili potvrda o stalnom mjestu boravka i sl.),
- ✓ Finansijski dokumenti:
 - lica zaposlena u preduzećima sa većinskim državnim kapitalom: platne liste za posljednja tri mjeseca,
 - lica zaposlena u privatnim preduzećima i samostalnim zanatskim radnjama: izvod iz banke o visini primanja u posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke),
 - lice-vlasnik privatnog preduzeća: izvod iz banke o visini primanja u posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke), bilans stanja i bilans uspjeha za posljednji izvještajni period,
 - lice-vlasnik preduzetničke radnje: izvod iz banke o visini primanja u posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke), prijavu o porezu na dobit,
- ✓ Ugovor o davanju jemstva, ukoliko se zahtijeva jemac po kreditu,
- ✓ Dokumentaciju o nekretnini koja je predmet obezbjeđenja, ne stariju do 30 dana od izdavanja: ZK izvadak, posjedovni list, kopiju katastarskog plana, izvod iz knjige uloženi ugovora.
- ✓ Procjenu vrijednosti nekretnine naručuje Banka, nakon podnošenja Zahtjeva za odobrenje kredita i uplate troškova procjene.

[U postupku obrade zahtjeva za kredit Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju.](#)

GOTOVINSKI KREDIT ZA PENZIONERE

- ✓ Zahtjev za kredit (obrazac Banke),
- ✓ Lična karta se skenira u Banci,
- ✓ Dokument, kojim se utvrđuje tačne adresa stanovanja (npr. kopija računa za fiksni telefon ili struju za protekli mjesec ili potvrda o stalnom mjestu boravka i sl.)- za one koji nisu klijenti NLB Banke
- ✓ Ugovor o davanju jemstva, zaključen između podnosioca zahtjeva i jemca,
- ✓ Izjava o dobrom zdravstvenom stanju, ukoliko je kredit obezbijeđen polisom osiguranja (obrazac osiguravajućeg društva).

[U postupku obrade zahtjeva za kredit Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju.](#)

GOTOVINSKI KREDIT ZA STUDENTE

- ✓ Zahtjev za kredit (obrazac Banke),
- ✓ Lična karta se skenira u Banci,
- ✓ Dokument, kojim se utvrđuje tačne adresa stanovanja (npr. kopija računa za fiksni telefon ili struju za protekli mjesec ili potvrda o stalnom mjestu boravka i sl.);
- ✓ Potvrda od fakulteta da je tražilac kredita student ili postdiplomac;
- ✓ Finansijski dokumenti:
 - lica zaposlena u preduzećima sa većinskim državnim kapitalom dostaviće: platne liste za posljednja tri mjeseca,
 - lica zaposlena u privatnim preduzećima i samostalnim zanatskim radnjama dostaviće: izvod iz banke o visini primanja u posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke),
- ✓ Ukoliko jemac nije roditelj potrebno je dostaviti ugovor o davanju jemstva, zaključen sa jemcem.

Ista dokumentacija je potrebna i za kredite iz programa Work and Travel.

U postupku obrade zahtjeva za kredit Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju.

STAMBENI KREDIT

- ✓ Zahtjev za kredit (obrazac Banke),
- ✓ Lična karta se skenira u Banci,
- ✓ Dokument, kojim se utvrđuje tačne adresa stanovanja (npr. kopija računa za fiksni telefon ili struju za protekli mjesec ili potvrda o stalnom mjestu boravka i sl.);
- ✓ Finansijski dokumenti:
 - lica zaposlena u preduzećima sa većinskim državnim kapitalom: platne liste za posljednja tri mjeseca,
 - lica zaposlena u privatnim preduzećima i samostalnim zanatskim radnjama: izvod iz banke o visini primanja u posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke),
 - lice-vlasnik privatnog preduzeća: izvod iz banke o visini primanja u posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke), bilans stanja i bilans uspjeha za posljednji izvještajni period,
 - lice- vlasnik preduzetničke radnje: izvod iz banke o visini primanja u posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke), prijavu o porezu na dobit,
- ✓ Ugovor o davanju jemstva, ukoliko se zahtijeva jemac po kreditu.
- ✓ Dokumenti, u zavisnosti od namjene sredstava:
 - ✓ za kupovinu stambene jedinice:
 - Predugovor ili Ugovor zaključen sa prodavcem o kupovini stambene jedinice,
 - za kupovinu stana u izgradnji - ZK izvadak, Posjedovni list, Urbanistička saglasnost za stambene jedinice u izgradnji, Rješenje o odobrenju za građenje i
 - za kupovinu stana od fizičkog lica - Rješenje i Izvod iz knjige uloženih ugovora o otkupu stana
 - za kupovinu kuće - ZK izvadak, Posjedovni list, Kopija katastarskog plana
 - ✓ za izgradnju i rekonstrukciju stambenog objekta:
 - ZK izvadak, Posjedovni list, Urbanistička saglasnost, Rješenje o odobrenju za građenje, odnosno Rješenje o odobrenju za rekonstrukciju, Premjer i predračun radova.

Dokaz o vlasništvu ne može biti stariji od 30 dana od dana izdavanja.

Procjenu vrijednosti nekretnine naručuje Banka, nakon podnošenja Zahtjeva za odobrenje kredita i uplate troškova procjene.

U postupku obrade zahtjeva za kredit Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju

STAMBENI KREDIT IZ SREDSTAVA Investiciono razvojne banke Republike Srpske

- ✓ Zahtjev za kredit (obrazac IRB RS);
- ✓ Lična karta tražioca kredita, bračnog druga i ostalih učesnika se skenira u Banci
- ✓ Uvjerenje o prebivalištu za sve učesnike u kreditu;
- ✓ Uvjerenje o državljanstvu RS za lica sa prebivalištem u Distriktu Brčko;
- ✓ Uvjerenje o prebivalištu za sva lica navedena na kućnoj listi (ukoliko se radi o proširenju stambene jedinice);
- ✓ Uvjerenje o ne posjedovanju kuće ili stana u opštini prebivališta i opštini realizacije kredita za tražioca kredita i bračnog druga, ne stariji od mjesec dana;
- ✓ Ovjerena kućna lista, ne starija od šest mjeseci;
- ✓ Izvod iz matične knjige rođenih za tražioca kredita – (za samce);
- ✓ Ugovor o davanju jemstva, zaključen između Korisnika kredita i jemca, ukoliko se zahtijeva jemac po kreditu;
- ✓ Finansijski dokumenti:
 - lica zaposlena u preduzećima sa većinskim državnim kapitalom: platne liste za posljednja tri mjeseca,
 - lica zaposlena u privatnim preduzećima i samostalnim zanatskim radnjama: izvod iz banke o visini primanja u posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke),
 - lice-vlasnik privatnog preduzeća: izvod iz banke o visini primanja u posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke), bilans stanja i bilans uspjeha za posljednji izvještajni period,
 - lice- vlasnik preduzetničke radnje: izvod iz banke o visini primanja u posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke), prijavu o porezu na dobit,

✓ Dokumenti, u zavisnosti od namjene sredstava:

• za kupovinu stambene jedinice:

- predugovor ili ugovor zaključen sa prodavcem o kupovini stambene jedinice (za kupovinu i proširenje kupovinom);
- za kupovinu stana u izgradnji: ZK izvadak, Posjedovni list (PL) ili List nepokretnosti (LN), Rješenje o odobrenju za građenje i Urbanistička saglasnost za stambene jedinice u izgradnji,
- za kupovinu stana od fizičkog lica: Rješenje i Izvod iz knjige uložениh ugovora o otkupu stana (Izvod iz KUU),
- za kupovinu kuće: ZK izvadak, Posjedovni list (PL) ili List nepokretnosti (LN), Kopija katastarskog plana,

• za izgradnju, proširenje i rekonstrukciju stambenog objekta:

- imovinska dokumenta: ZK izvadak, Posjedovni list (PL), List nepokretnosti (LN), ili izvod iz KUU za postojeću stambenu jedinicu u vlasništvu podnosioca zahtjeva i/ili bračnog druga, ne stariji od mjesec dana, Urbanistička saglasnost, Rješenje o odobrenju za građenje, odnosno Rješenje o odobrenju za rekonstrukciju, Premjer i predračun radova.

- ✓ Uvjerenje o ne posjedovanju kuće ili stana u opštini prebivališta i opštini realizacije kredita za podnosioca zahtjeva, bračnog druga i ostale članove porodičnog domaćinstva, izuzev postojeće stambene jedinice (za proširenje stambene jedinice);

- ✓ **Mladi bračni parovi:** Izvod iz matične knjige vjenčanih;

✓ Za beneficiranu grupu:

- ✓ Porodice poginulih i nestalih učesnika u oružanim snagama, ratni vojni invalidi od I. do IV. kategorije: Rješenje nadležnog organa RS da je podnosilac zahtjeva nosilac navedenog prava;
- ✓ Porodice sa četvoro i više djece: Izvod iz matične knjige vjenčanih i Izvod iz matične knjige rođenih za svako dijete (ne stariji od šest mjeseci).
- ✓ Samohrani roditelji: Izvod iz matične knjige rođenih/presuda o razvodu braka ili potvrda da je postupak u toku, izvod iz matične knjige rođenih za svako dijete, ovjerena kućna lista.
- ✓ Starateljstvo djece i punoljetnih lica sa smetnjama u razvoju: Rješenje nadležnog organa o starateljstvu

✓ Za posebnu grupu I:

- ✓ Bračni parovi: Izvod iz matične knjige vjenčanih
- ✓ Ovjerene kopije diploma/uvjerenje o završenom visokom obrazovanju (VII stepen i viši stepen od VII), kao dokaz o završenom stepenu stručne sprema (ne starije od 6 mjeseci) za oba supružnika (za Grupu I).
- ✓ Porodice sa dvoje i troje djece: Izvod iz matične knjige rođenih za svako dijete (ne stariji od šest mjeseci).
- ✓ Samohrani roditelji: Izvod iz matične knjige rođenih/presuda o razvodu braka ili potvrda da je postupak u toku, izvod iz matične knjige rođenih za svako dijete, ovjerena kućna lista.

Dokaz o vlasništvu ne može biti stariji od 30 dana od dana izdavanja.

Procjenu vrijednosti nekretnine naručuje Banka, nakon podnošenja Zahtjeva za odobrenje kredita i uplate troškova procjene.

U postupku obrade zahtjeva za kredit Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju.

KREDIT ZA KUPOVINU AUTOMOBILA

- ✓ Zahtjev za kredit (obrazac Banke),
- ✓ Lična karta se skenira u Banci,
- ✓ Dokument, kojim se utvrđuje tačne adresa stanovanja (npr. kopija računa za fiksni telefon ili struju za protekli mjesec ili potvrda o stalnom mjestu boravka i sl.),
- ✓ Finansijski dokumenti:
 - lica zaposlena u preduzećima sa većinskim državnim kapitalom: platne liste za posljednja tri mjeseca,
 - lica zaposlena u privatnim preduzećima i samostalnim zanatskim radnjama: izvod iz banke o visini primanja u posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke),
 - lice-vlasnik privatnog preduzeća: izvod iz banke o visini primanja u posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke), bilans stanja i bilans uspjeha za posljednji izvještajni period,
 - lice- vlasnik preduzetničke radnje: izvod iz banke o visini primanja u posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke), prijavu o porezu na dobit,
- ✓ Ugovor o davanju jemstva, ukoliko se zahtijeva jemac po kreditu,
- ✓ Predračun za vozilo koje se kupuje.

U postupku obrade zahtjeva za kredit Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju.

KREDIT ZA INVESTICIONA ULAGANJA

- ✓ Zahtjev za kredit (obrazac Banke),
- ✓ Lična karta se skenira u Banci,
- ✓ Dokument, kojim se utvrđuje tačne adresa stanovanja (npr. kopija računa za fiksni telefon ili truju za protekli mjesec ili potvrda o stalnom mjestu boravka i sl.);
- ✓ Finansijski dokumenti:
 - lica zaposlena u preduzećima sa većinskim državnim kapitalom: platne liste za posljednja tri mjeseca,
 - lica zaposlena u privatnim preduzećima i samostalnim zanatskim radnjama: izvod iz banke o visini primanja u posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke),
 - lice-vlasnik privatnog preduzeća: izvod iz banke o visini primanja u posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke), bilans stanja i bilans uspjeha za posljednji izvještajni period,
 - lice- vlasnik preduzetničke radnje: izvod iz banke o visini primanja u posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke), prijavu o porezu na dobit,
- ✓ Ugovor o davanju jemstva, ukoliko se zahtijeva jemac po kreditu.
- ✓ Izjava o dobrom zdravstvenom stanju, ukoliko je kredit obezbijeđen polisom osiguranja (obrazac osiguravajućeg društva).
- ✓ Dokumenti, u zavisnosti od namjene sredstava:
 - za kupovinu poslovnog objekta: predugovor ili ugovor zaključen sa prodavcem o kupovini poslovnog objekta, dokumentacija koja dokazuje vlasništvo nad nekretninom: Rješenje i Izvod iz knjige uloženi ugovora - za kupovinu uknjiženog poslovnog objekta; ZK izvadak, posjedovni list, rješenje o odobrenju za građenje i urbanistička saglasnost za stambene jedinice u izgradnji, kopija katastarskog plana – za kupovinu poslovnog prostora u izgradnji.
 - za izgradnju, rekonstrukciju i proširenje poslovnog objekta: ZK izvadak, posjedovni list, urbanistička saglasnost, rješenje o odobrenju za građenje, odnosno rješenje o odobrenju za rekonstrukciju, premjer i predračun radova, fotografija objekta, procjenjena vrijednost obezbjeđenja kredita.
 - Za kupovinu Akcija: Ugovor o kupovini Akcija i Izvod iz Centralnog registra hartija od vrijednosti
Dokaz o vlasništvu ne može biti stariji od 30 dana od dana izdavanja.

Procjenu vrijednosti nekretnine naručuje Banka, nakon podnošenja Zahtjeva za odobrenje kredita i uplate troškova procjene.

U postupku obrade zahtjeva za kredit Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju

KREDIT ZA FINANSIRANJE POLJOPRIVREDE

- ✓ Zahtjev za kredit (obrazac Banke),
- ✓ Lična karta se skenira u Banci
- ✓ Dokument, kojim se utvrđuje tačne adresa stanovanja (npr. kopija računa za fiksni telefon ili struju za protekli mjesec ili potvrda o stalnom mjestu boravka i sl.),
- ✓ Finansijski dokumenti:
 - lica zaposlena u preduzećima sa većinskim državnim kapitalom: platne liste za posljednja tri mjeseca;
 - lica zaposlena u privatnim preduzećima i samostalnim zanatskim radnjama: izvod iz banke o visini primanja u posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke),
- ✓ Ugovor o davanju jemstva, ukoliko se zahtijeva jemac po kreditu,
- ✓ U slučaju kada je kredit obezbijeđen imovinom, u zavisnosti od vrste imovine pokretna/nepokretna:
 - dokumentaciju o nekretnini, ne stariju od 30 dana: ZK izvadak, posjedovni list, kopija katastarskog plana, izvod iz knjige uložениh ugovora,
 - dokumentaciju o pokretnim stvarima: saobraćajna dozvola.
- ✓ dokumentaciju vezanu za namjenu kredita predračun ili ugovor o kupovini.
- ✓ Procjenu vrijednosti nepokretne/pokretne imovine naručuje Banka, nakon podnošenja Zahtjeva za odobrenje kredita i uplate troškova procjene. U slučaju kupovine novog vozila ili opreme, procjena vrijednosti nije potrebna.
- ✓ U postupku obrade zahtjeva za kredit Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju.

[U postupku obrade zahtjeva za kredit Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju.](#)

ZELENI KREDIT ZA OPŠTU POTROŠNJU

FOND PARTNER

- ✓ Zahtjev za kredit (obrazac Banke),
- ✓ Lična karta koja se skenira u Banci;
- ✓ Dokument, kojim se utvrđuje tačne adresa stanovanja (npr. kopija računa za fiksni telefon ili struju za protekli mjesec ili potvrda o stalnom mjestu boravka i sl.),
- ✓ Potvrda Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava;
- ✓ Finansijski dokumenti:
 - lica zaposlena u preduzećima sa većinskim državnim kapitalom: platne liste za posljednja tri mjeseca,
 - lica zaposlena u privatnim preduzećima i samostalnim zanatskim radnjama: izvod iz banke o visini primanja u posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke),
 - lice-vlasnik privatnog preduzeća: izvod iz banke o visini primanja u posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke), bilans stanja i bilans uspjeha za posljednji izvještajni period,
 - lice- vlasnik preduzetničke radnje: izvod iz banke o visini primanja u posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke), prijavu o porezu na dobit,
- ✓ Ugovor o davanju jemstva, ukoliko se zahtijeva jemac po kreditu,
- ✓ U slučaju kada je kredit obezbijeđen imovinom, u zavisnosti od vrste imovine pokretna/nepokretna:
 - dokumentaciju o nekretnini, ne stariju od 30 dana ZK izvadak, posjedovni list, kopija katastarskog plana, izvod iz knjige uložениh ugovora,
 - dokumentaciju o pokretnim stvarima saobraćajna dozvola.
- ✓ dokumentaciju vezanu za namjenu kredita predračun ili ugovor o kupovini.
- ✓ Procjenu vrijednosti nepokretne/pokretne imovine naručuje Banka, nakon podnošenja Zahtjeva za odobrenje kredita i uplate troškova procjene. U slučaju kupovine novog vozila ili opreme, procjena vrijednosti nije potrebna.

[U postupku obrade zahtjeva za kredit Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju.](#)

ZELENI KREDIT ZA OPŠTU POTROŠNJU

- ✓ Zahtjev za kredit (obrazac Banke),
- ✓ Lična karta koja se skenira u Banci,
- ✓ Dokument, kojim se utvrđuje tačne adresa stanovanja (npr. kopija računa za fiksni telefon ili struju za protekli mjesec ili potvrda o stalnom mjestu boravka i sl.),
- ✓ Finansijski dokumenti:
 - lica zaposlena u preduzećima sa većinskim državnim kapitalom: platne liste za posljednja tri mjeseca,
 - lica zaposlena u privatnim preduzećima i samostalnim zanatskim radnjama: izvod iz banke o visini primanja u posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke),
 - lice-vlasnik privatnog preduzeća: izvod iz banke o visini primanja u posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke), bilans stanja i bilans uspjeha za posljednji izvještajni period,
 - lice-vlasnik preduzetničke radnje: izvod iz banke o visini primanja u posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke), prijavu o porezu na dobit,
- ✓ Ugovor o davanju jemstva, ukoliko se zahtjeva jemac po kreditu,
- ✓ Predračun za vozilo/prevozno sredstvo koje se kupuje.

Procjenu vrijednosti pokretne imovine naručuje Banka, nakon podnošenja Zahtjeva za odobrenje kredita i uplate troškova procjene. U slučaju kupovine novog vozila, procjena vrijednosti nije potrebna.

[U postupku obrade zahtjeva za kredit Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju.](#)

ROBNI KREDIT

- ✓ Zahtjev za kredit (obrazac Banke),
- ✓ Lična karta koja se skenira u Banci,
- ✓ Dokument, kojim se utvrđuje tačne adresa stanovanja (npr. kopija računa za fiksni telefon ili struju za protekli mjesec ili potvrda o stalnom mjestu boravka i sl.),
- ✓ Finansijski dokumenti:
 - lica zaposlena u preduzećima sa većinskim državnim kapitalom: platne liste za posljednja tri mjeseca,
 - lica zaposlena u privatnim preduzećima i samostalnim zanatskim radnjama: izvod iz banke o visini primanja u posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke),
 - lice-vlasnik privatnog preduzeća: izvod iz banke o visini primanja u posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke), bilans stanja i bilans uspjeha za posljednji izvještajni period,
 - lice-vlasnik preduzetničke radnje: izvod iz banke o visini primanja u posljednja tri mjeseca (za one koji nisu klijenti NLB Banke), prijavu o porezu na dobit
- ✓ Ugovor o davanju jemstva, ukoliko se zahtjeva jemac po kreditu,
- ✓ Predračun za robu/uslugu koja je predmet kupovine.

[U postupku obrade zahtjeva za kredit Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju.](#)

ZAPOSLENI U INOSTRANSTVU

- ✓ Zahtjev za kredit (obrazac Banke),
- ✓ Lična karta koja se skenira u Banci,
- ✓ Dokument, kojim se utvrđuje tačne adresa stanovanja (npr. kopija računa za fiksni telefon ili struju za protekli mjesec ili potvrda o stalnom mjestu boravka i sl.),
- ✓ Finansijski dokumenti:
 - Radna / Boravišna viza
 - Ugovor o radu
 - Izvod iz banke za 6 mjeseci
- ✓ Ugovor o davanju jemstva, ukoliko se zahtjeva jemac po kreditu,
- ✓ Predračun za robu/uslugu koja je predmet kupovine.

[U postupku obrade zahtjeva za kredit Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju.](#)